

29-12-2021

o izvođenju radova na adaptaciji prostorije za bezbjednu upotrebu Ortopana

Ovaj ugovor je zaključen između:

1. MINISTARSTVA ODBRANE

adresa Jovana Tomaševića br. 29, 81000 Podgorica
 PIB 02011298
 telefon - faks (+382) 20 246 073
 koga zastupa **Prof. dr Olivera Injac, ministarka** (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. Preduzeća „ANNI ENGINEERING“ D.O.O. PODGORICA

adresa Rimski trg 11, Podgorica
 PIB 03068293
 žiro-račun 560-1332-02 Universal capital banka
 e-mail office@ann-eng.com
 Telefon/fax (+382) 69 550 020/(+382) 20 671 170
 koga zastupa **Srđan Popović, izvršni direktor** (u daljem tekstu: **Izvođač radova**)

OSNOV UGOVORA

Odluka za sprovođenje postupka jednostavne nabavke za 2021. godinu za **nabavku radova na adaptaciji prostorije za bezbjednu upotrebu ortopana**, br. 0705-426/21-9138/2 od 29.11.2021. godine.

Ponuda ponuđača "ANNI ENGINEERING" d.o.o. Podgorica. br. 20-12-21/01 od 20.12.2021. godine.

PREDMET

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvođač radova se obavezuje da za račun Naručioca izvede radove na adaptaciji prostorije za bezbjednu upotrebu ortopana, u svemu prema predmjeru radova datim u Zahtjevu za dostavljanje ponude i prihvaćenom ponudom Izvođača radova br. 20-12-21/01 od 20.12.2021. godine.

Finansijski dio ponude sa predmjerom radova sastavni je dio ovog ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ugovorena cijena radova iz člana 1 ovog ugovora iznosi **4.993,12 €** bez uračunatog PDV-a (PDV iznosi 1.048,55 €).

Član 3

Naručilac se obavezuje da će uplatu ugovorene cijene izvršiti po fakturi nakon završetka radova na žiro račun Izvođača br. 560-1332-02 kod Universal capital banke u roku od 30 dana od dana ovjerene i potpisane fakture od strane Naručioca.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Izvođač radova se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede po vrsti i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponude, u skladu sa Ponudom, a Naručilac se obavezuje da zvanično primi i plati Izvođaču radova ugovorenu vrijednost radova prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude i u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Izvođač radova je dužan da uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

ROK I MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Član 5

Rok izvođenja radova je 60 dana od dana zaključenja Ugovora.

Mjesto izvođenja radova je Vojno-medicinski centar Crne Gore u Podgorici.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 6

Neposredno nakon zaključenja Ugovora, Naručilac će formirati Komisiju koja će pratiti relazaciju ugovora na adaptaciji predmetne prostorije.

Član 7

Komisija ima pravo da naredi Izvođaču radova da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim Zahtjevom i Ponudom.

Ako Izvođač radova i pored upozorenja i zahtjeva Komisije, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim Zahtjevom, Komisija će radove obustaviti i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu Komisije obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim Zahtjevom.

Član 8

Ako se između Komisije i Izvođača radova pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom i Ponudom. Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač radova koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako Naručilac nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom i Ponudom, Izvođač radova mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta.

Član 9

Izvođač radova je dužan da po završenim radovima povuče svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad koje je koristio u toku rada, očistii prostoriju koja je predmet radova od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti sve prostorije predmetnog objekta koje koristio tokom adaptacije.

GARANTNI ROK I GARANCIJE KVALITETA

Član 10

Za kvalitet izvedenih radova Izvođač radova garantuje u roku od 24 mjeseca od završetka radova, odnosno upisa u građevinski dnevnik da su radovi završeni po ovom ugovoru.

Član 11

Sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom i Ponudom.

Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.

PRIMOPREDAJA RADOVA

Član 12

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca.

Član 13

Izvođač radova je dužan da postupi po primjedbama. Ako Izvođač radova ne postupi po primjedbama u određenom roku, Naručilac će otkloniti utvrđene nedostatke o trošku Izvođača radova.

Član 14

Izvođač radova će fakturu dostaviti Komisiji koja će istu, ako nema primjedbi, potpisati i predati dalje na ovjeru i plaćanje.

Ukoliko Komisija na dostavljenu situaciju ima primjedbe, zatražiće od Izvođača radova da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač radova u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Komisija će navesti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju Naručiocu.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA

Član 15

Izvođač radova se obavezuje da Naručiocu prije zaključivanja Ugovora, preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke za dobro izvršenje Ugovora u iznosu od **249,65 €**, odnosno 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 30 dana dužim od ugovorenog roka završetka radova.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio ovog ugovora.

Član 16

Ako Izvođač radova bez krivice Naručioca ne realizuje ovaj ugovor u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorne kazne 2 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja roka izvršenja Ugovora. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvođača radova obaveze da u cjelosti izvede ugovorene radove.

RASKID UGOVORA

Član 17

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet radova koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se predmetni radovi izvode odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvođača radova, kada se Izvođač radova ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla, kao i u slučajevima iz čl.150 Zakona o javnim nabavkama.

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza druge ugovorne strane.

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora iz prethodnog stava, otkazni rok je 3 dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su oba ugovarača dužna da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se ugovor raskida. Ako strane Ugovora sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

Član 18

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač radova su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana Ugovora čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora, odnosno do prekida radova.

VIŠA SILA

Član 19

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), epidemije i pandemije, imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 20

Ako se utvrdi ili osnovano sumnja da je bilo koja od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem ovog ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, Ugovor će se smatrati ništavim.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 22

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore sa sjedištem u Podgorici.

Član 23

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list Crne Gore", br. 047/08, 004/11 i 022/17).

Član 24

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 25

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovornih strana i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Izvođača radova.

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE
MINISTARKA

Prof. dr Olivera Injac



IZVOĐAČ RADOVA
„ANNI ENGINEERING“ D.O.O.
IZVRŠNI DIREKTOR

Srdan Popović

